

# Osnove telekomunikacija

Prof. dr Igor Radusinović ([igorr@ac.me](mailto:igorr@ac.me))

Prof. dr Enis Kočan ([enisk@ucg.ac.me](mailto:enisk@ucg.ac.me))

Dr Slavica Tomović ([slavicat@ucg.ac.me](mailto:slavicat@ucg.ac.me))

# Sadržaj

---

- **Slučajni šum u telekomunikacionim sistemima**
- Termički šum
- Uskopojasni slučajni šum
- Uticaj šuma na prenos analognih signala
- Odnos S/N u sistemima prenosa AM signala
  - S/N kod KAM sistema prenosa sa sinhronom demodulacijom
  - S/N kod AM-2BO sistema prenosa
  - S/N kod AM-1BO sistema prenosa
  - S/N kod KAM sistema prenosa sa asinhronom demodulacijom
- Odnos S/N u sistemima prenosa UM signala
  - S/N kod  $\Phi$ M sistema prenosa
  - S/N kod FM sistema prenosa
  - Postupci poboljšanja odnosa S/N za FM prijemnik

# Slučajni šum u telekomunikacionim sistemima

---

- Šum je neizbjježna slučajna pojava koja utiče na prenošeni signal, superponira se signalu poruke, te na taj način mijenja njegove vrijednosti i oblik.
- Šum je slučajna elektromagnetna pojava koja se javlja u svim sistemima i manifestuje se na različite načine. Npr. neželjeni i nepravilni zvučni efekti u slušalici; slučajna svjetlucanja na televizijskom ekranu; greške nastale pri prenosu podataka mogu biti prouzrokovane šumo ...
- Šum kao pojava u prenosu signala ima veliki značaj, jer maskiranje signala šumom i greške koje on izaziva, su stalno prisutni faktori, koji degradiraju kvalitet veza i ograničavaju njihov domet.

- Veliki je broj uzroka zbog kojih dolazi do pojave šuma, pa je saglasno tome napravljena i klasifikacija šumova različitog porijekla:
  - **šum ambijenta** - šum koji postoji u prostoriji korespondenta i koji se transformacijom preko mikrofona prenosi u sistem
  - **šum mikrofona** - potiče od neregularnih struja koje protiču kroz mikrofon i kad nema signala
  - **termički šum** - vodi porijeklo od nepravilnog kretanja elektrona u provodnicima usled toplotnih efekata; **javlja se u svim komunikacionim sistemima**
  - **šum izazvan nelinearnim izobličenjima** složenih signala
  - **šum** nastao zbog **linearnog preslušavanja** iz niza kanala u jedan posmatrani kanal
  - **atmosferski šum** - izazvan prirodnim pražnjjenjima u atmosferi
  - **čovjekom izazvan šum** - nastaje zbog varničenja i pražnjjenja u električnim uređajima i postrojenjima, itd.
- Pri prenosu signala, šum nastaje u svim elektronskim komponentama sistema, kako predajniku, tako i u prijemniku.
  - U pojednostavljenom modelu, koji se koristi za analitička razmatranja, smatra se da se šum dodaje signalu u jednoj tački, na ulazu u prijemnik.

# Sadržaj

---

- Slučajni šum u telekomunikacionim sistemima
- **Termički šum**
- Uskopojasni slučajni šum
- Uticaj šuma na prenos analognih signala
- Odnos S/N u sistemima prenosa AM signala
  - S/N kod KAM sistema prenosa sa sinhronom demodulacijom
  - S/N kod AM-2BO sistema prenosa
  - S/N kod AM-1BO sistema prenosa
  - S/N kod KAM sistema prenosa sa asinhronom demodulacijom
- Odnos S/N u sistemima prenosa UM signala
  - S/N kod  $\Phi$ M sistema prenosa
  - S/N kod FM sistema prenosa
  - Postupci poboljšanja odnosa S/N za FM prijemnik

# Priroda termičkog šuma i njegove manifestacije

---

- Termički šum predstavlja pojavu koja je svojstvena svim sistemima čija je absolutna temperatura  $T$  veća od  $0^{\circ}\text{K}$ .
- Po svojoj prirodi, termički šum predstavlja ogroman skup pojedinačnih slučajnih događaja, ali u njemu mogu da se pronađu izvjesne statističke regularnosti koje su od velikog značaja u proučavanju problema prenosa signala.
- Jedan od parametara koji, u statističkom smislu, može dovoljno dobro opisati ovaj šum je njegova srednja snaga, tj. **spektralna gustina srednje snage šuma**.

# Spektralna gustina srednje snage termičkog šuma

---

- Spektralna gustina srednje snage termičkog šuma (bijelog aditivnog Gausovog) je data izrazom:

$$p_N(f) = p_N = kT = \text{const.}$$

**$k$  - Boltzmanova konstanta**  $k=1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$

**$T$  – absolutna temperatura** (u K)

- Srednja snaga termičkog šuma u nekom opsegu učestanosti,  $B$ , može se jednostavno odrediti:

$$\overline{P_N} = \int_{f_N}^{f_V} p_N(f) df = kT(f_V - f_N) = kTB$$


- Srednja snaga termičkog šuma na konstantnoj temperaturi  $T$  zavisi samo od širine opsega  $B$ , a ne od učestanosti na kojoj se on nalazi.
- Pošto je spektralna gustina konstantna, za ovakav termički šum se kaže da je ravnomjerno raspodijeljen u spektru i često se naziva **ravnim** ili **bijelim** šumom, jer i bijelu svjetlost karakteriše uniformna raspodjela u vidljivom dijelu spektra.

# Raspodjela amplituda termičkog šuma

---

- Pomoću spektralne gustine srednje snage termičkog šuma lako može da se izračuna srednja snaga šuma u nekom određenom opsegu učestanosti. Na taj način spektralna gustina, odnosno srednja snaga, karakteriše šum kao slučajnu pojavu, u prosjeku, u jednom dugom intervalu vremena.
- Takav podatak je od značaja, ali ne kazuje ništa o trenutnim vrijednostima slučajne vremenske funkcije koja opisuje šum (postoji veliki broj različitih vremenskih talasnih oblika koji imaju istu srednju snagu).
- Potrebno je opisati funkciju šuma i u vremenskom domenu. To je moguće samo na osnovu **statističkog pristupa** problemu pomoću kojeg se može procijeniti kakva je raspodjela trenutnih vrijednosti šuma u jednom dugom vremenskom intervalu.
- U suštini, ne može se ništa reći o trenutnoj vrijednosti šuma u nekom trenutku (to je osnovna osobina slučajnih funkcija), ali se može reći da je vjerovatnoća da će u nekom dijelu jednog dugog vremenskog intervala amplituda šuma biti veća od neke unaprijed specificirane vrijednosti.

- Pretpostavimo da funkcija  $e_N(t)$  sa slike predstavlja vremensku funkciju koja opisuje neki slučajan proces. Neka je  $t_0$  interval u kome se analizira funkcija relativno dug.



Slika: Vremenska funkcija slučajnog procesa

- Označimo sa  $e_N$  bilo koju trenutnu vrijednost funkcije  $e_N(t)$ . Tada  $e_N$  predstavlja slučajnu promjenljivu u skupu koji obrazuju trenutne vrijednosti ove funkcije iz intervala  $t_0$ .
- Dio posmatranog vremena  $t_0$  u kome je trenutna vrijednost  $e_N > E_N$ ,  $E_N$  je neka unaprijed specificirana vrijednost, je:

$$\tau = \sum_{i=1}^n \tau_i = \tau_1 + \tau_2 + \dots + \tau_n$$

Vjerovatnoća da trenutna vrijednost šuma bude veća ili jednaka nekoj unaprijed specificiranoj vrijednosti je:

$$P(e_N \geq E_N) = \frac{\tau}{t_0}$$

Odnosno, vjerovatnoća da amplituda šuma bude manja od neke unaprijed specificirane vrijednosti je:


$$P(e_N < E_N) = 1 - \frac{\tau}{t_0} = \frac{t_0 - \tau}{t_0}$$

Specificirajući čitav niz vrijednosti  $E_{N1}, E_{N2}, \dots$ , moguće je pronaći njima odgovarajuće vrijednosti  $P(e_N \leq E_{N1}), P(e_N \leq E_{N2})$  itd.

Dijagram koji predstavlja zavisnost  $P(e_N \leq E_N)$  od neke specificirane vrijednosti  $e_N = E_N$ , je kriva na slici.

$E_{Nmax}$  - maksimalna vrijednost  $e_N$  u intervalu  $t_0$ ,


$-E_{Nmin}$  - minimalna vrijednost  $e_N$  u intervalu  $t_0$



Slika: Funkcija raspodjele vjerovatnoće

- Dobijena kriva koja predstavlja relativan iznos vremena u kome je  $e_N \leq E_N$  naziva se ***kriva raspodjele funkcije***  $e_N(t)$ , a veličina  $P(e_N \leq E_N)$  ***funkcija raspodjele***.
- Strmina krive raspodjele amplituda se zove ***funkcija gustine vjerovatnoće amplituda***  $p(e_N)$ :

$$p(e_N) = \frac{dP(e_N \leq E_N)}{de_N}$$



Slika: Funkcija gustine vjerovatnoće

- Vjerovatnoća da se trenutna vrijednost šuma  $e_N$  nalazi između vrijednosti  $E_{N1}$  i  $E_{N2}$  je:  $P(E_{N1} \leq e_N \leq E_{N2}) = \int_{E_{N1}}^{E_{N2}} p(e_N) de_N$


Važi:

$$P(-E_{N\min} \leq e_N \leq E_{N\max}) = \int_{-E_{N\min}}^{E_{N\max}} p(e_N) de_N = 1$$

- Srednja vrijednost napona termičkog šuma  $e_N(t)$  je:

$$\overline{e_N(t)} = \overline{e_N} = \lim_{t_0 \rightarrow \infty} \frac{1}{2t_0} \int_{-t_0}^{t_0} e_N(t) dt = 0$$


- Ovakav zaključak je donijet intuitivno. Ako bi srednja vrijednost napona termičkog šuma bila različita od nule, tada bi voltmetar vezan za bilo koji uređaj u izolovanom sistemu pokazivao neku vrijednost različitu od nule, što nije moguće.
- Razni eksperimenti su pokazali da funkcija raspodjele amplituda termičkog šuma slijedi **Gauss-ov** ili **normalni zakon raspodjele amplituda**.



*Slika: Gaussova funkcija raspodjele vjerovatnoće*

- Odgovarajuća funkcija gustine vjerovatnoće je:

$$p(e_N) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{e_N^2}{2\sigma^2}}$$



*Slika: Gaussova funkcija gustine vjerovatnoće*

U izrazu za  $p(e_N)$  je:

$\sigma = \text{const.} - \text{standardna devijacija}$

$\sigma^2 = \overline{(e_N - \bar{e}_N)^2}$  - srednje kvadratno odstupanje slučajno promjenjive  $e_N$  od svoje srednje vrijednosti; **varijansa**

$$\sigma^2 = \overline{e_N^2} = E_{Neff}^2$$

- U slučaju bijelog Gaussovog šuma, varijansa šuma je jednaka njegovoj snazi

# Aproksimacija Gausovog šuma sumom konačnog broja sinusoida

---

- Za potrebe analize, kao i za razna mjerjenja, moguće je da se uz određene uslove bijeli Gausov šum aproksimira, u statističkom smislu, **sumom konačnog broja sinusoida**:

$$e_N(t) = \sum_{i=1}^m E_i \cos(\omega_i t + \varphi_i)$$

- Riječ je o aproksimaciji Gausovog šuma u jednom konačnom opsegu učestanosti  $B=f_V-f_N$ . Dva podatka karakterišu termički šum u statističkom smislu: **spektralna gustina srednje snage šuma ( $p_N=kT$  – karakteriše šum u frekvencijskom domenu)** i **vršni faktor  $v_\varepsilon$  (karakteriše šum u vremenskom domenu)**. **Suma sinusoida treba da bude takva da aproksimira ova dva podatka.**
- Ako se uzme  $m$  sinusoidalnih komponenti, čije se učestanosti  $f_i$  nalaze na jednakim rastojanjima u spektru od  $f_N$  do  $f_V$ , i ako sve one imaju jednake amplitude  $E_i=E$ , takve da je njihova ukupna snaga jednaka  $kTB$ , onda može da se prihvati da one u frekvencijskom domenu aproksimiraju bijeli Gausov šum.
- Za karakteristiku koja se odnosi na aproksimaciju u vremenskom domenu, prepostavlja se da **svaka od  $m$  sinusoida ima slučajnu fazu  $\varphi_i$** .

# Sadržaj


---

- Slučajni šum u telekomunikacionim sistemima
- Termički šum
- **Uskopojasni slučajni šum**
- Uticaj šuma na prenos analognih signala
- Odnos S/N u sistemima prenosa AM signala
  - S/N kod KAM sistema prenosa sa sinhronom demodulacijom
  - S/N kod AM-2BO sistema prenosa
  - S/N kod AM-1BO sistema prenosa
  - S/N kod KAM sistema prenosa sa asinhronom demodulacijom
- Odnos S/N u sistemima prenosa UM signala
  - S/N kod  $\Phi$ M sistema prenosa
  - S/N kod FM sistema prenosa
  - Postupci poboljšanja odnosa S/N za FM prijemnik

# Uskopojasni slučajni šum

---

- Svi signali posle modulacije mogu se smatrati signalima čiji se spektar praktično nalazi u jednom konačnom opsegu učestanosti u okolini neke centralne učestanosti  $f_0$ .
- Svi telekomunikacioni sistemi ili njihovi sklopoli kroz koje se prenose ovakvi signali predstavljaju ***propusnike opsega učestanosti*** (izlazni filter u predajniku, ulazni filter u prijemniku, međufrekvencijski pojačavači...).
- Tokom prenosa i na ulazu u prijemnik, prenošenim signalima superponira se slučajan šum.
  - Njegov spektar je mnogo širi od spektra korisnog signala. Zato je i osnovni zadatak prijemnog filtra da propusti signal i samo onoliko šuma koliko to diktira širina spektra signala.
  - Pošto je širina tog spektra (širina propusnog opsega) relativno mala u odnosu na centralnu učestanost  $f_0$ , šum koji prođe kroz ovakve propusnike opsega naziva se ***uskopojasni šum***.
  - Ovakav šum je potrebno analitički opisati i odrediti neke njegove statističke karakteristike.



- Prijemni filter je podešen širini spektra signala, tako da on propušta signal, a ograničava šum.
- U svima analognim sistemima prenosa, od značaja je da se odredi snaga signala i snaga šuma na ulazu u prijemnik (nakon filtra propusnika opsega učestanosti) i snaga signala i snaga šuma na izlazu iz prijemnika.

- Neka slučajna vremenska funkcija  $n(t)$  opisuje neki uskopojasni šum i neka se njegov spektar nalazi u opsegu učestanosti  $f_0-f_m$  do  $f_0+f_m$ .
  - Taj slučajan proces se može opisati izrazom:

$$n(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t + n_s(t) \sin \omega_0 t$$

- $n_c(t)$  i  $n_s(t)$  su slučajni procesi sporo promjenljivog karaktera i nazivaju se komponente šuma u kvadraturi. Njihov spektar je ograničen i nalazi se u opsegu učestanosti od 0 do  $f_m$ . Srednje kvadratne vrijednosti šuma i njegovih komponenti su međusobno jednake, tj:

$$\overline{n^2(t)} = \overline{n_c^2(t)} = \overline{n_s^2(t)}$$

- Snage komponenti su međusobno jednake i jednake snazi šuma.


✓ Zaključak:

- šum  $n(t)$  kao slučajan proces uskopojasnog karaktera ima srednju vrijednost jednaku nuli
- ako  $n(t)$  predstavlja stacionaran slučajan Gaussov proces čija je srednja vrijednost nula, onda će  $n_c(t)$  i  $n_s(t)$  biti takođe Gaussovi slučajni procesi koji su međusobno nezavisni, varijanse su im jednake i jednake su varijansi šuma koji predstavljaju, a njihove srednje vrijednosti jednake nuli.

# Statističke karakteristike uskopojasnog šuma

---

- Kada se slučajan šum propusti kroz filter propusnik opsega učestanosti, čija je širina propusnog opsega  $B=2f_m \ll f_0$ , na izlazu se dobija šum koji možemo predstaviti kao kosinusoidu promjenjive amplitudine i faze, kao na slici.



$$n(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t + n_s(t) \sin \omega_0 t = U(t) \cos [\omega_0 t - \psi(t)] = u_N(t)$$

$$U(t) = \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)}$$

$$\psi(t) = \operatorname{arctg} \frac{n_s(t)}{n_c(t)}$$

- Slučajni procesi  $n_c(t)$  i  $n_s(t)$  su Gaussovi slučajni procesi, koji su međusobno nezavisni, pa se združena funkcija gustine vjerovatnoće ove dvije promjenljive nalazi kao proizvod pojedinih funkcija gustina vjerovatnoća.
- Prelaskom na polarne koordinate, dobijaju se izrazi za **funkcije gustine vjerovatnoća anvelope  $U$ ,  $p_U(U)$ , i faze  $\psi$ ,  $p_\psi(\psi)$ , uskopojasnog šuma:**

$$p_U(U) = \int_0^{2\pi} q(U, \psi) d\psi; \quad p_\psi(\psi) = \int_0^\infty q(U, \psi) dU$$

$$p_U(U) = \begin{cases} \frac{U}{\sigma^2} e^{-\frac{U^2}{2\sigma^2}} & U \geq 0 \\ 0 & U < 0 \end{cases}$$

$$p_\psi(\psi) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} & 0 \leq \psi \leq 2\pi \\ 0 & \text{ostalo} \end{cases}$$

Funkcija gustine vjerovatnoće  $p_U(U)$  anvelope karakteriše **Rayleighevu raspodjelu** i prikazana je na slici:



Slika: Rayleigheva funkcija gustine vjerovatnoće


# Sadržaj

---

- Slučajni šum u telekomunikacionim sistemima
- Termički šum
- Uskopojasni slučajni šum
- **Uticaj šuma na prenos analognih signala**
- Odnos S/N u sistemima prenosa AM signala
  - S/N kod KAM sistema prenosa sa sinhronom demodulacijom
  - S/N kod AM-2BO sistema prenosa
  - S/N kod AM-1BO sistema prenosa
  - S/N kod KAM sistema prenosa sa asinhronom demodulacijom
- Odnos S/N u sistemima prenosa UM signala
  - S/N kod  $\Phi$ M sistema prenosa
  - S/N kod FM sistema prenosa
  - Postupci poboljšanja odnosa S/N za FM prijemnik

# Uticaj šuma na prenos analognih signala

- Uticaj šuma koji se superponira signalu u analognim sistemima prenosa definiše se parametrom ***odnos signal-šum*** (S/N). On predstavlja odnos srednje snage signala i srednje snage šuma na izlazu prijemnika.
- Odgovarajućom strukturom prijemnika može se uticati na ovaj odnos, koji treba biti što je moguće veći.
- Pretpostavimo da prijemnik ima faktor šuma  $\bar{F}$  i da na ulazu prijemnika postoji aditivni bijeli Gausov šum. **Šum prijemnika se može ekvivalentirati šumom na ulazu, tako da se prijemnik može smatrati "bešumnim".**



$\bar{F} > 1$  - faktor šuma koji ekvivalentira ukupni šum sistema.

# Sistemi modulacije i slučajan šum.

## Odnos signal/šum

---

- Prisustvo šuma u telekomunikacionim sistemima je neizbjegno
- Svaki sklop, u pogledu slučajnog šuma može da se okarakteriše bilo **efektivnom temperaturom šuma na ulazu**, bilo **faktorom šuma**.
- Faktor šuma predstavlja odnos vrijednosti signal/šum na ulazu u neki sklop i na njegovom izlazu
  - Faktor šuma opisuje koliko pojedini sklop (ili cijeli sistem) degradira odnos signal/šum.
- Koliko se u nekom telekomunikacionom sklopu pojača signal, toliko se pojača i šum.
  - Naredni sklop dodaje svoj šum šumu prethodnog sklopa.
- Jasno je da za jedan telekomunikacijski sistem na njegovom izlazu, u principu nije važno znati koliki je intenzitet samog signala ili samog šuma.  
Bitan je njihov **odnos**, jer se on tokom prenosa od predajnika ka prijemniku degradira.

- **Odnos signal/šum ( $S/N$  ili  $SNR$  – *Signal to Noise Ratio*)** predstavlja numerički kriterijum kojim se ocjenjuju performanse sistema u pogledu uticaja šuma na prenos signala.
- Uticaj šuma u raznim sistemima prenosa nije isti. Neki su više, a neki manje imuni na šum.
  - Potrebno je proučiti kako slučajan šum utiče na prenos signala pri različitim postupcima njihove obrade.
- Odnos ( $S/N$ )<sub>i</sub> na izlazu iz prijemnika zavisi od odnosa signal/šum na ulazu u prijemnik ( $S/N$ )<sub>u</sub>, kao i od primijenjenog postupka modulacije i demodulacije.
- Definišimo šta podrazumijevamo pod signalom na izlazu iz prijemnika, a šta na njegovom ulazu:
  - signal na izlazu biće preneseni signal
  - signal na ulazu u prijemnik je modulisani signal, a kako u nekim slučajevima samo dio spektra signala sadrži prenošenu poruku, od slučaja do slučaja je potrebno precizirati šta se podrazumijeva pod signalom na ulazu u prijemnik.

- U odnosu  $S/N$ , pod šumom se podrazumijeva raspoloživa srednja snaga šuma  $P_n$ , odnosno kvadrat efektivne vrijednosti napona slučajnog šuma.
- Kad je u pitanju signal, on je takođe slučajna veličina, ali za razne vrste prenošenih poruka različite su i veličine koje ga najbolje opisuju.
  - Zato se pod signalom  $S$  u izrazu za odnos  $S/N$  na izlazu iz prijemnika uvijek podrazumijeva snaga test signala.
  - Ovako definisan odnos  $S/N$ , pomoću test signala, mora da se dovede u vezu sa prenosom realnih poruka, što se postiže statističkim ispitivanjima.
- Kada je riječ o mjerenuju odnosa  $S/N$ , srednja snaga šuma na izlazu iz sistema se lako mjeri, ali pri mjerenuju srednje snage signala izmjeriće se suma srednjih snaga signala i šuma (pošto se šum ne može izdvojiti).
  - Pošto je šum obično znatno manji od signala, izmjerena snaga se može smatrati snagom signala.

# Sadržaj


---

- Slučajni šum u telekomunikacionim sistemima
- Termički šum
- Uskopojasni slučajni šum
- Uticaj šuma na prenos analognih signala
- **Odnos S/N u sistemima prenosa AM signala**
  - S/N kod KAM sistema prenosa sa sinhronom demodulacijom
  - S/N kod AM-2BO sistema prenosa
  - S/N kod AM-1BO sistema prenosa
  - S/N kod KAM sistema prenosa sa asinhronom demodulacijom
- Odnos S/N u sistemima prenosa UM signala
  - S/N kod  $\Phi$ M sistema prenosa
  - S/N kod FM sistema prenosa
  - Postupci poboljšanja odnosa S/N za FM prijemnik

# Odnos S/N pri prenosu poruka KAM signalom

## KAM signal sa sinhronom demodulacijom

- Blok šema prijemnika je na slici.




- Na ulazu u prijemnik postavljen je filter propusnik opsega učestanosti. Ako se spektar prenošenog signala nalazi u opsegu učestanosti od  $f_1$  do  $f_2$ , propusni opseg filtra je  $f_0 - f_2$  do  $f_0 + f_2$ ,  $f_0$  je učestanost nosioca.

- Pored signala  $u_u(t)$  na ulazu u prijemnik postoji i slučajan šum  $n(t)$ . On potiče od spoljnog izvora šuma i sopstvenog šuma prijemnika. Oba ova šuma mogu da se okarakterišu srednjim faktorom šuma  $\bar{F}$
- Spektralna gustina srednje snage ukupnog šuma na ulazu u prijemnik je:

$$p_N = \bar{F}kT$$


- Ukupan šum sveli smo na ulaz, pa cto sistem do izlaza iz prijemnika smatramo „bešumnim”.




- Posmatrajmo najprije šta se dešava sa signalom, prilikom prolaska kroz prijemnik. Posmatrajmo KAM signal nastao modulacijom nosioca na učestanosti  $\omega_0$  sinusoidalnim tonom:

$$u_m(t) = U_m \cos \omega_m t, \quad \omega_1 \leq \omega_m \leq \omega_2$$

- Spektar tako dobijenog KAM signala je prikazan na slici:



- U prijemniku se nalazi produktni (de)modulator. On će spektar ulaznog signala translirati za učestanost nosica lijevo i desno.
- Izlazni filter će eliministi spektar oko  $2\omega_0$ , tako da se na izlazu iz sistema i gornji i donji bočni opseg naći na učestanosti  $\omega_m$ :




- Ove dvije komponente signala na izlazu iz sistema potiču od istog modulišućeg signala (komponente iz gornjeg i donjeg bočnog opsega KAM signala) pa su u fazi, a to znači da se u vremenskom domenu mogu sabrati. Zbog toga je amplituda signala na izlazu iz prijemnika dvostruko veća od amplitude jedne bočne komponente KAM signala na ulazu, pa je:

$$P_{si} = 4D_p P_{Su1} = 2D_p P_m$$


- $D_p$  - konstanta proporcionalnosti za snagu
- $P_{Su1}$  – snaga jedne bočne komponente na ulazu u prijemnik
- $P_m$  – snaga dvije bočne komponente na ulazu u prijemnik

- Šta se dešava sa šumom?**

- Posmatrajmo dvije komponente šuma na ulazu u prijemnik na učestanostima  $\omega_0 + \omega_N$  i  $\omega_0 - \omega_N$ . Ove dvije komponente su iste amplitude, ali slučajne (dakle različite) faze.



- Na izlazu iz prijemnog filtra ove dvije komponente šuma će se pojaviti na istoj učestanosti.



- Za razliku od signala ove dvije komponente su slučajnih i nekorelisanih faza, a to znači da se njihove **snage na izlazu mogu sabrati**. Snaga zbira dvije nekorelisane komponente je jednaka zbiru snaga pojedinih komponenti, pa je:

$$dP_{Ni} = 2D_p dP_{Nu1} = 2D_p \cdot p_N df = 2D_p \bar{F} k T df$$

- Ukupan šum na izlazu iz prijemnika se dobija integraljenjem u granicama od  $f_1$  do  $f_2$ :

$$P_{Ni} = \int_{f_1}^{f_2} dP_{Ni} = 2D_p \int_{f_1}^{f_2} p_N df = 2D_p \bar{F}kT(f_2 - f_1) = 2D_p \bar{F}kTB$$

- Konačno je traženi odnos signal/šum na izlazu iz prijemnika:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_i = \frac{P_{Si}}{P_{Ni}} = \frac{4D_p P_{su1}}{2D_p \bar{F}kTB} = \frac{P_m}{\bar{F}kTB}$$

- Traženi odnos na ulazu je:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_u = \frac{P_{Su}}{P_{Nu}} = \frac{P_m}{2\bar{F}kTB} = \frac{1}{2} \left(\frac{S}{N}\right)_i$$

- **Kao što se vidi, za slučaj prenosa signalom KAM tipa, odnos S/N na izlazu iz prijemnika je 2 puta veći od odnosa S/N na ulazu u prijemnik.**

# Odnos S/N pri prenosu poruke AM-2BO signalom

---

- Ovaj slučaj razlikuje se od prenosa signalom KAM tipa jedino po tome što u izrazu za signal tipa AM-2BO ne postoji nosilac.
- Izraz za napon na izlazu demodulatora biće isti kao i izraz za KAM signal, samo u njemu neće postojati prvi član,  $U_0 \cos^2 \omega_0 t$ , ali on nema nikakav uticaj na snagu korisnog signala.

$$P_{Su} = P_m = 2P_{m1}$$

$$P_{Si} = 4D_p P_{m1} = 2D_p P_{Su}$$

- $D_p$  - konstanta proporcionalnosti za snagu
- $P_{m1}$  – snaga jedne bočne komponente na ulazu u prijemnik
- $P_m$  – snaga dvije bočne komponente na ulazu u prijemnik


- Pošto su u pitanju isti filtri, analiza koja se odnosi na šum je ista, pa je i u slučaju AM-2BO modulacije odnos signal/šum na izlazu iz prijemnika isti kao i za KAM signal, tj.:

$$\left( \frac{S}{N} \right)_{i_{AM-2BO}} = \left( \frac{S}{N} \right)_{i_{KAM}} ; \quad \left( \frac{S}{N} \right)_{u_{AM-2BO}} = \left( \frac{S}{N} \right)_{u_{KAM}}$$

$$\left( \frac{S}{N} \right)_i = 2 \left( \frac{S}{N} \right)_u$$

# Odnos S/N pri prenosu poruke AM-1BO signalom

- Pri prenosu poruka AM signalom koji ima samo jedan bočni opseg, u prijemniku se koristi sinhrona demodulacija. Blok-šema prijemnika je data na slici.



- Pretpostavimo da je modulišući signal oblika sinusoidalnog test tona, i neka se prenosi viši bočni opseg, signal na ulazu u demodulator će biti oblika:

$$u_{du}(t) \propto \frac{1}{2} U_m \cos(\omega_0 + \omega_m)t$$

a na izlazu iz izlaznog filtra oblika:

$$u_i(t) \propto \frac{1}{2} \frac{1}{2} U_m U_l \cos \omega_m t$$

- Snaga signala na izlazu iz prijemnika  $P_{Si}$  i snaga signala na ulazu u prijemnik  $P_{Su}$  su takvi da važi:

$$P_{Si} = D_p P_{Su}$$

-  $D_p$  - konstanta proporcionalnosti za snagu

- Što se tiče šuma, ulazni filter propušta samo one komponente šuma koje se nalaze na ulazu u prijemnik u opsegu učestanosti od  $f_0+f_1$  do  $f_0+f_2$ . Prema tome, za šum će važiti relacija u diferencijalnom obliku:

$$dP_{Ni} = D_p dP_{Nu}$$

$$dP_{Nu} = p_N df = \bar{F} k T df \Rightarrow dP_{Ni} = D_p \bar{F} k T df$$

- Ako ovu relaciju integralimo u granicama od  $f_1$  do  $f_2$ , dobija se snaga šuma:

$$P_{Ni} = D_p \bar{F} k T (f_2 - f_1) = D_p \bar{F} k T B$$

- Konačno je traženi odnos signal/šum na izlazu iz prijemnika dat izrazom:

$$\left( \frac{S}{N} \right)_i = \frac{P_{Si}}{P_{Ni}} = \frac{P_{Si}}{\bar{F} k T B}$$

- Kako je snaga šuma na ulazu u prijemnik, koja se transformiše u snagu šuma na izlazu:

$$P_{Nu} = \int_{f_0 + f_1}^{f_0 + f_2} \overline{F} k T d f = \overline{F} k T B$$

to je:

$$\frac{P_{Si}}{P_{Ni}} = \frac{P_{Su}}{P_{Nu}} \Rightarrow \left( \frac{S}{N} \right)_i = \left( \frac{S}{N} \right)_u$$

✓ Zaključak:

Pri prenosu poruka AM-1BO modulacionim postupkom, odnos signal/šum na izlazu iz prijemnika **jednak** je odnosu signal/šum na ulazu u prijemnik.

# Odnos S/N kod prijemnika sa detektorom anvelope

---

- Pretpostavimo da se prenos poruka vrši signalom KAM tipa, a da se u prijemniku prenošeni signal detektuje detektorom anvelope.
- Ako je nosilac u predajniku modulisan sinusoidalnim test tonom i ako se posmatra uticaj samo jedne komponente šuma, pokazuje se da je na izlazu detektora anvelope odnos signal/šum jednak:

$$\frac{P_{Si}}{P_{Ni}} = 2 \frac{P_{Sdu}}{P_{Ndu}} = \frac{m_0^2 P_0}{2FkTB}$$

- $m_0$  – indeks modulacije KAM signala
- $P_0$  – snaga nosioca na ulazu u prijemnik

- Ovo znači da i u slučaju detekcije anvelope, pod uslovom da je na ulazu u prijemnik šum znatno manji od signala, važi ista relacija za odnos signal/šum, koja se dobila i za slučaj sinhronе demodulacije KAM signala.

# Sadržaj

---

- Slučajni šum u telekomunikacionim sistemima
- Termički šum
- Uskopojasni slučajni šum
- Uticaj šuma na prenos analognih signala
- Odnos S/N u sistemima prenosa AM signala
  - S/N kod KAM sistema prenosa sa sinhonom demodulacijom
  - S/N kod AM-2BO sistema prenosa
  - S/N kod AM-1BO sistema prenosa
  - S/N kod KAM sistema prenosa sa asinhronom demodulacijom
- **Odnos S/N u sistemima prenosa UM signala**
  - S/N kod  $\Phi$ M sistema prenosa
  - S/N kod FM sistema prenosa
  - Postupci poboljšanja odnosa S/N za FM prijemnik

# Odnos S/N u sistemima prenosa sa ugaonom modulacijom

---

- Postoje dvije vrste ugaone modulacije:
  1. Frekvencijska i
  2. Fazna modulacija
- One pokazuju različite osobine u pogledu slučajnog šuma, koje se kvalitativno i kvantitativno mogu ocijeniti na osnovu izraza za srednju izlaznu snagu slučajnog šuma, odnosno na osnovu izraza za odnos signal/šum na izlazu iz odgovarajućih prijemnika.
- Pretpostavimo da na ulazu u prijemnik postoji slučajan šum čija je spektralna gustina srednje snage  $p_N$  konstantna i iznosi:
$$p_N = \overline{F}kT$$
- Uvođenjem faktora šuma u daljoj analizi možemo smatrati da je cijeli prijemnik „bešuman”.

✓ Digresija:

1) Posmatrajmo slučaj kada na ulaz prijemnika dolazi nosilac i jedan parazitni sinusoidalni test ton. Riječ je o problemu interferencije nosioca i parazita sinusoidalnog talasnog oblika.

Na ulazu prijemnika za ugaono modulisane signale, pored nemodulisanog nosioca:

$$u_0(t) = U_0 \cos \omega_0 t$$

se javlja i parazitni signal, čiji je napon:


$$u_N(t) = U_N \cos(\omega_0 + \omega_N) \cdot t$$

Rezultantni ulazni napon u prijemnik biće:

$$\begin{aligned} u_u(t) &= u_0(t) + u_N(t) = U_0 \cos \omega_0 t + U_N \cos(\omega_0 + \omega_N) t = \\ &= (U_0 + U_N \cos \omega_N t) \cos \omega_0 t - U_N \sin \omega_N t \sin \omega_0 t \\ u_u(t) &= U_u(t) \cos(\omega_0 t + \varphi_N(t)) \end{aligned}$$

Ako prepostavimo da je  $U_N \ll U_0$ , dobija se:  $\operatorname{tg} \varphi_N \approx \varphi_N \approx \frac{U_N}{U_0} \sin \omega_N t$

Ovaj složeni napon dolazi na ulaz prijemnika UM signala sa slike.



1. Na izlazu iz limitera se dobija signal sa konstantnom amplitudom (čist ugaono modulisan signal):

$$u_{du}(t) = U_{du} \cos\left(\omega_0 t + \frac{U_N}{U_0} \sin \omega_N t\right)$$

a) Ako je riječ o **prijemniku fazno modulisanih signala**, fazni diskriminator na svom izlazu daje signal koji je direktno srazmjeran trenutnoj devijaciji faze, pa je na izlazu iz diskriminatora signal:

$$u_{di}(t) = D_\Phi \delta\Phi_i = D_\Phi \frac{U_N}{U_0} \sin \omega_N t = U_{N\Phi} \sin \omega_N t$$

b) Ako je riječ o **prijemniku frekvencijski modulisanih signala**, frekvencijski diskriminator na svom izlazu daje signal direktno srazmjeran trenutnoj devijaciji učestanosti, pa je izlazni signal:


$$u_{di}(t) = D_F \delta f_i = D_F \frac{U_N}{U_0} \circledcirc f_N \cos \omega_N t = U_{NF} \cos \omega_N t$$

- U slučaju kad je prijemnik predviđen za **fazno modulisane signale**, parazit će se na njegovom izlazu pojaviti kao sinusoidalan ton **konstantne amplitude i učestanosti**.
- Ako je u pitanju prijemnik za **frekvencijski modulisane signale**, na izlazu će se dobiti sinusoidalan ton učestanosti  $f_N$ , ali je njegova **amplituda direktno srazmjerna toj učestanosti**:

$$U_{NF} = U_{NF}(f_N) = D_F \frac{U_N}{U_0} f_N$$

# Srednja snaga šuma na izlazu iz prijemnika fazno modulisanih signala

- Spektralna gustina srednje snage šuma ne zavisi od učestanosti i možemo da je aproksimiramo diskretnim spektrom koji je sastavljen od ekstremno velikog broja sinusoidalnih komponenata, čije su amplitude  $\Delta U_N$  male i međusobno jednake, učestanosti su ravnomjerno raspoređene u spektru, učestanosti dvije susjedne komponente razlikuju za  $\Delta f$ , a faze su slučajne veličine.



Slika: Amplitudski spektar koji približno predstavlja spektar šuma na ulazu u prijemnik.

- Sa  $B$  je označena širina propusnog opsega filtra na ulazu u prijemnik, a sa  $U_0$  nosilac.

Posmatrajmo jednu od komponenata šuma čija je učestanost  $f_0 + f_N$ , amplitude  $\Delta U_N'$  i slučajne faze. Ona će izazvati ugaonu modulaciju nosioca amplitude  $U_0$ . Maksimalna devijacija faze biće:

$$\Delta \Phi_{0N}' = \frac{\Delta U_N'}{U_0}$$

Na izlazu iz **faznog diskriminatora** dobiće se sinusoidalan napon učestanosti  $f_N$ , čija je amplituda:

$$\Delta U_{N\Phi}' = D_\Phi \frac{\Delta U_N'}{U_0}$$

Odgovarajuća srednja snaga će biti srazmjerna kvadratu amplitude, tj. snaga posmatrane komponente na izlazu faznog diskriminatora je:

$$\Delta P_{N\Phi}' = D_{\Phi P} \frac{\Delta P_N'}{P_0}$$

$\Delta P_N'$  predstavlja snagu posmatrane komponente na ulazu,  $P_0$  snagu nosioca, a  $D_{\Phi P}$  predstavlja novu konstantu srazmjere koja karakteriše efikasnost faznog diskriminatora.

U spektru šuma na ulazu postoji i komponenta šuma čija je učestanost  $f_0-f_N$ , pa i ova komponenta na izlazu diskriminatora daje sinusoidalan napon učestanosti  $f_N$ , čija je snaga:

$$\Delta P_{N\Phi}'' = D_{\Phi P} \frac{\Delta P_N''}{P_0}$$

Ove dvije komponente šuma imaju jednake amplitude, a slučajne faze, pa su im i snage jednake.

Ukupna snaga komponente šuma na izlazu, na učestanosti  $f_N$  je jednaka sumi snaga ove dvije komponente (sabiraju se po snazi, ne po amplitudi):

$$\Delta P_{N\Phi} = \Delta P_{N\Phi}' + \Delta P_{N\Phi}'' = 2D_{\Phi P} \frac{\Delta P_N'}{P_0}$$

Kako važi aproksimacija da je šum sastavljen od beskonačno mnogo sinusoidalnih komponenti infinitezimalnih amplituda, pri čemu se učestanosti dvije susjedne komponente u spektru razlikuju za elementarnu veličinu  $\Delta f$ , a čije su faze slučajne, onda izraz za snagu prelazi u diferencijalni oblik, pa je:

$$dP_{N\Phi} = 2D_{\Phi P} \frac{dP_N'}{P_0}$$

$dP_N'$  predstavlja raspoloživu srednju snagu slučajnog šuma na izlazu iz faznog diskriminatora u elementarnom opsegu učestanosti  $df$  u okolini učestanosti  $f_N$ , pa je:

$$dP_N' = p_N df$$

$$dP_{N\Phi} = 2D_{\Phi P} \frac{p_N}{P_0} df = D_{\Phi P} \frac{2\bar{F}kT}{P_0} df = p_{N\Phi} df$$


Spektralna gustina srednje snage šuma na izlazu je:

$$p_{N\Phi} = \frac{dP_{N\Phi}}{df} = 2D_{\Phi P} \frac{p_N}{P_0} = D_{\Phi P} \frac{2\bar{F}kT}{P_0}$$

Znači, raspodjela srednje snage šuma u spektru nije promijenila karakter i ostala je konstantna.

U prijemniku, iza diskriminatora postoji filter, koji propušta opseg učestanosti od  $f_1$  do  $f_2$ , pa će se na njegovom izlazu pojaviti samo one komponente šuma sa ulaza čije su učestanosti  $f_0 \pm f_N$  takve da njihova učestanost na izlazu iz diskriminatora pada u opseg filtra. Ukupna snaga slučajnog šuma na izlazu iz filtra, odnosno prijemnika, biće:

$$P_{N\Phi} = \int_{f_1}^{f_2} p_{N\Phi} df = D_{\Phi P} \frac{2\bar{F}kT}{P_0} \int_{f_1}^{f_2} df = D_{\Phi P} \frac{2\bar{F}kT}{P_0} B_k, \quad B_k = f_2 - f_1$$



# Odnos S/N na izlazu iz prijemnika fazno modulisanih signala

---

- Prepostavimo da je nosilac u predajniku fazno modulisan test tonom:

$$u_m(t) = U_m \cos \omega_m t$$

- Maksimalna devijacija faze je:

$$\Delta\Phi_{0S} = k_\varphi U_m$$

- Na izlazu iz faznog diskriminatora dobiće se sinusoidalni test ton čija je amplituda:

$$U_{S\Phi} = D_\Phi \Delta\Phi_{0S}$$

- Njegova srednja snaga biće:

$$P_{S\Phi} = D_{\Phi P} (\Delta\Phi_{0S})^2 = P_{Si}$$

- Pošto izlazni filter ne unosi nikakvo slabljenje, to će ova snaga biti ista i na izlazu iz prijemnika. Odnos signal/šum na izlazu prijemnika fazno modulisanih signala je:

$$\frac{P_{Si}}{P_{Ni}} = \frac{P_{S\Phi}}{P_{N\Phi}} = \frac{(\Delta\Phi_{0S})^2 P_0}{2FkTB_k} = \left( \frac{S}{N} \right)_i, \quad B_k = f_2 - f_1$$

- Na izlazu iz prijemnika odnos signal/šum će biti utoliko veći ukoliko je maksimalna devijacija faze  $\Delta\Phi_{0S}$ , odnosno indeks modulacije veći.
- Međutim, treba imati na umu da se povećanjem indeksa modulacije širi spektar fazno modulisanog signala, pa i sistem prenosa mora da ima širi propusni opseg.

# Srednja snaga šuma na izlazu iz prijemnika FM signala

---

- Razmatrajmo slučaj frekvencijski modulisanih signala. Smatrujući da na ulazu u prijemnik imamo slučajan šum čija je spektralna gustina srednje snage:

$$p_N = \overline{F}kT = \text{const.}$$

- Šum aproksimiramo sa beskonačno mnogo komponenti istih amplituda i slučajnih faza.
- Komponenta šuma na ulazu, čija je učestanost  $f_0 + f_N$  a amplituda  $\Delta U_N'$  izvršiće ugaonu modulaciju nosioca amplitude  $U_0$ , tako da je maksimalna devijacija učestanosti:

$$\Delta f_{0N}' = \frac{\Delta U_N'}{U_0} f_N$$

- Na izlazu iz frekvencijskog diskriminatora dobiće se sinusoidalan napon učestanosti  $f_N$ , čija je amplituda:

$$\Delta U_{NF}' = D_F \frac{\Delta U_N'}{U_0} f_N = \Delta U_{NF}'(f_N)$$

**Snaga** posmatrane komponente srazmjerna je kvadruatu njene amplitude:

$$\Delta P_{NF}^{' } = \Delta P_{NF}^{'}(f_N) = D_{FP} \frac{\Delta P_N^{' }}{P_0} f_N^2 \quad - D_{FP} \text{ je konstanta proporcionalnosti za snagu.}$$

Slično je i sa komponentom šuma na  $f_0-f_N$  čija je amplituda  $\Delta U_N^{''}$ , pa se na izlazu diskriminatora dobija sinusoidalan napon učestanosti  $f_N$ , čija je amplituda:

$$\Delta U_{NF}^{'' } = D_F \frac{\Delta U_N^{'' }}{U_0} f_N = \Delta U_{NF}^{'' }(f_N)$$

a snaga:

$$\Delta P_{NF}^{'' } = \Delta P_{NF}^{'' }(f_N) = D_{FP} \frac{\Delta P_N^{'' }}{P_0} f_N^2$$

Pošto je  $\Delta U_N^{'} = \Delta U_N^{''}$ , to će i snage ovih komponenata na izlazu biti jednake, pa je srednja snaga rezultantne komponente, čija je učestanost  $f_N$  na izlazu:

$$\Delta P_{NF} = \Delta P_{NF}^{' } + \Delta P_{NF}^{'' } = 2\Delta P_{NF}^{' }(f_N) = 2D_{FP} \frac{\Delta P_N^{' }}{P_0} f_N^2$$

Ako se sa diskretnog spektra šuma pređe na kontinualan (šum se predstavi sa beskonačno mnogo sinusoidalnih komponenti infinitezimalnih amplituda i slučajnih faza, pri čemu se učestanosti dvije susjedne komponente razlikuju za  $df$ ), diferencijalni oblik izraza za snagu je:

$$dP_{NF} = 2D_{FP} \frac{dP'_N}{P_0} f_N^2$$

$$dP'_N = p_N df = \bar{F} k T df$$

$f_N$  predstavlja ***bilo koju učestanost*** iz opsega učestanosti od  $f_1$  do  $f_2$ , to se indeks  $N$  može izostaviti. Izraz za spektralnu gustinu snage šuma na izlazu iz prijemnika je oblika:

$$p_{NF} = \frac{dP_{NF}}{df} = D_{FP} \frac{2\bar{F}kT}{P_0} f^2 = p_{NF}(f)$$

Spektralna gustina srednje snage šuma na izlazu iz frekvencijskog diskriminatora ***nije konstantna*** već zavisi od učestanosti.


Iza diskriminatora postoji filter koji propušta komponente iz opsega  $B_k = f_2 - f_1$ , pa se na izlazu iz filtra (prijemnika) pojavljuju samo one komponente šuma čije su učestanosti  $f_0 + f_N$  takve da njihova učestanost na izlazu iz diskriminatora pada u opseg filtra. Ukupna snaga slučajnog šuma na izlazu iz filtra, odnosno prijemnika FM signala, biće:

$$P_{N\Phi} = \int_{f_1}^{f_2} p_{NF} df = D_{\Phi P} \frac{2\bar{F}kT}{P_0} \int_{f_1}^{f_2} f^2 df$$


### ✓ Zaključak:

Poređenje između fazne i frekvencijske modulacije u pogledu uticaja šuma:

- Spektralna gustina srednje snage šuma na izlazu iz diskriminatora fazno modulisanih signala ostaje i dalje konstantna.
- Spektralna gustina srednje snage šuma na izlazu iz diskriminatora frekvencijski modulisanih signala nije konstantna, već zavisi od kvadrata učestanosti.



*Slika: Spektralna gustina raspoložive srednje snage šuma na izlazu iz prijemnika PM i FM signala*



*Slika: Zavisnost amplitude napona komponente šuma na izlazu iz prijemnika PM i FM signala*

- Ako signal ima spektar koji se nalazi u opsegu učestanosti  $B_k$ , u slučaju fazne modulacije, šum na izlazu će uvijek biti isti, bez obzira gdje se na skali učestanosti nalazi ovaj opseg.
- **U sistemima sa frekvencijskom modulacijom, što je taj opseg više pomjerен ka višim učestanostima, šum na izlazu iz prijemnika biće veći.**
- Ova činjenica ima poseban značaj u sistemima u kojima se multipleksni signal, obrazovan na bazi frekvencijske raspodjele kanala, prenosi sistemom fazne, odnosno frekvencijske modulacije.

# Odnos S/N na izlazu iz prijemnika FM signala

---

- Neka je nosilac u predajniku frekvencijski modulisan sinusoidalnim test tonom:

$$u_m(t) = U_m \cos \omega_m t$$

- Maksimalna devijacija učestanosti je:

$$\Delta f_{0S} = k_f U_m$$

- Na izlazu iz frekvencijskog diskriminatora dobiće se sinusoidalan test ton čija je amplituda:

$$U_{SF} = D_F \Delta f_{0S}$$

- Njegova srednja snaga biće:

$$P_{SF} = D_{FP} (\Delta f_{0S})^2 = P_{Si}$$

- Pošto izlazni filter ne unosi nikakvo slabljenje, to će ova snaga biti ista i na izlazu iz prijemnika. **Odnos signal/šum na izlazu prijemnika frekvencijski modulisanih signala je:**

$$\frac{P_{Si}}{P_{Ni}} = \frac{P_{SF}}{P_{NF}} = \frac{(\Delta f_{0S})^2 P_0}{2 \bar{F} k T \int_{f_1}^{f_2} f^2 df} = \left( \frac{S}{N} \right)_i$$

- Povećanjem devijacije  $\Delta f_{0S}$  može da se poboljša odnos signal/šum.
- Međutim, povećanje devijacije znači veći propusni opseg  $B$ .
  - Dakle, i u slučaju frekvencijske modulacije, odnos signal/šum može da se poveća na račun povećanja širine opsega transmisionog sistema.
  - To povećanje ne može da ide do proizvoljno velikih granica, jer se proširenjem propusnog opsega sistema povećava i šum.
  - Očigledno je da će u jednom trenutku snaga šuma dostići snagu nosioca i nastavljajući dalje sa povećanjem devijacije, odnosno opsega, ona postaje čak i veća od  $P_0$ .

# Prag prijema kod FM signala

---

- Prag prijema predstavlja minimalni odnos snage nosioca na ulazu u FM prijemnik i snage šuma, pri kojima veza i dalje funkcioniše.
  - Kada nosilac dostigne prag ili siđe ispod njega, šum na izlazu iz prijemnika naglo poraste i veza se prekida.
- Na ulaz limitera dolazi uskopojasni šum koji slijedi Rayleigh-evu raspodjelu amplituda anvelope šuma.
- Na osnovu ove poznate statistike, dolazi se do rezultata da je **snaga nosioca,  $P_0$ , na ulazu u prijemnik, na pragu prijema jednaka**:


$$P_0 \approx 10P_{NR} = 10\bar{F}kTB = P_{0p}$$

## ✓ Zaključak:

- Kada srednja snaga nosioca postane jednaka desetostrukoj snazi šuma na ulazu u limiter, odnosno kada odnos nosilac/šum postane jednak **10 dB**, odnos signal/šum na izlazu iz prijemnika,  $a_{Ni}$ , počeće naglo da opada. Vrijednost snage nosioca  $P_0 = P_{0p}$  naziva se **prag prijema**.

# Postupci poboljšanje odnosa S/N za FM prijemnik

- Spektralna gustina srednje snage slučajnog šuma na izlazu iz FM prijemnika srazmjerna je  $f^2$ ,  $f_1 < f < f_2$ . Znači da, kako se ide ka višim učestanostima u spektru modulišućeg signala, šum postaje sve veći.
- U FM sistemima u cilju poboljšanja odnosa S/N koriste se sklopovi u predajniku i prijemniku koji se nazivaju **preemfazis** i **deemfazis**. Oni se koriste kako bi se korigovala zavisnost spektralne gustine srednje snage šuma od učestanosti.
- Na prijemu, iza diskriminatora se postavlja specijalan sklop - **deemfazis**.
- Ovo kolo ima ulogu da spektralnu gustinu snage šuma učini nezavisnom od učestanosti, tj. konstantnom, ili približno konstantnom na opsegu od interesa




- To se postiže funkcijom prenosa koja unosi veće slabljenje za komponente na višim učestanostima.

Slika: Kolo deemfazisa za muzički signal

- Kolo preemfazisa se postavlja **na ulaz u FM modulator**.
- Njegov zadatak je da anulira efekat deemfazisa na signal, tj. **kolo preemfazisa mora biti komplementarno kolu deemfazisa**.


$$H_p(j\omega) \cdot H_d(j\omega) = 1$$

- Signal se kroz kolo preemfazisa modifikuje tako da se komponente na nižim učestanostima više slabe nego komponente na višim učestanostima.



*Slika: Kolo preemfazisa koje odgovara kolu deemfazisa sa slike*

- Kada signal prođe kroz preemfazis i deemfazis, ima isti raspored spektralnih komponenti, tj. ostaje neizmijenjen.
- Šum prolazi samo kroz deemfazis, pa se spektralna gustina srednje snage šuma mijenja tako da komponente na višim učestanostima više slabe.



*Slika: Spektralna gustina srednje snage šuma  $p_N(f)$  na ulazu u kolo deemfazisa i odgovarajuća spektralna gustina  $p_{NO}(f)$  na njegovom izlazu*

- **Poboljšanje** unijeto kolom deemfazisa definiše se kao količnik ukupne snage šuma na izlazu iz prijemnika kad nema deemfazisa i snage šuma kada postoji deemfazis.
  - Pri prenosu muzičkog signala:  $f_{\max} = 15 \text{ kHz}$ ,  $f_1 = 2,1 \text{ kHz}$  poboljšanje iznosi  $\theta = 20$ , tj.  $13 \text{ dB}$ .

# Uticaj šuma na prenos digitalnih signala

---

- Bijeli Gausov šum je neizbjježna smetnja koja utiče i na kvalitet prenosa digitalnih signala.
- Kao mjera kvaliteta prenosa digitalnih signala koristi se **vjerovatnoća greške po bitu (BER – Bit Error Rate)**
- Analiza BER-a se jednostavnije sprovodi u slučaju kada se smatra da u digitalnom sistemu prenosa ne postoji intersimbolska interferencija (ISI).
  - Vrši se optimizacija sistema u cilju minimizacije BER-a
  - Filter na strani prijemnika, koji u takvom scenariju minimizira BER se naziva optimalni **optimalni filter**
  - U uslovima kada je na ulazu u prijemnik prisutan bijeli Gausov šum, onda optimalni filter postaje **podešeni filter**
  - **Kod podešenog filtra, vrijednost BER-a na izlazu ne zavisi od oblika pobudnog signala, već samo od njegove energije**